



BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA
Generalno tajništvo

Broj: 05-50-1-2688/13
Sarajevo, 28.11.2013. godine

02-50-6

ly

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 25.11.2013			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
02-50-6-16		32	13

02-50-6-987/13

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH

- Dom naroda -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na izaslaničko pitanje – dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 72. sjednici održanoj 28.11.2013. godine, utvrdilo je Odgovor na izaslaničko pitanje koje je Halid Genjac, izaslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, postavio na 32. sjednici Doma.

U pritvku prosljeđujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja izaslaniku.

S poštovanjem,

GENERALNI TAJNIK
Zvonimir Kutleša





**BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA**

Broj: 05-50-1-2688/13
Sarajevo, 28.11.2013. godine

Gospodin Halid Genjac, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici Doma naroda održanoj 12. 09. 2013. godine, uputio je inicijativu i zatražio informaciju od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

„Zadužuje se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo za civilne poslove, da u skladu sa svojim nadležnostima, pribave potrebne informacije od nadležnih entitetskih organa i u roku od 10 dana pripreme i Domu naroda dostave Informaciju o problemima u ostvarivanju Ustavom i Zakonom zagarantovanih prava djece povratnika Bošnjaka u Republici Srpskoj u oblasti osnovnog obrazovanja, posebno u pogledu izvođenja nacionalne grupe predmeta po planu i programu za bosanski jezik“.

Na postavljenu delegatsku inicijativu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na ~~32.~~ sjednici održanoj 28. 11. 2013. godine, utvrdilo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je 18.09.2013. godine uputilo Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, kao nadležnom ministarstvu za pitanja obrazovanja prema Ustavu i zakonima, delegatsku inicijativu delagata Halida Genjca i dobilo sljedeći odgovor:

„Privremeni sporazum je dokument koji je pomogao da se otklone brojni problemi sa kojima su se susretala djeca povratnika prilikom početka pohađanja nastave u školama u mjestima njihovog povratka.

U Republici Srpskoj sprovedeno je niz aktivnosti koje su omogućile stvaranje boljih uslova za obrazovanje djece povratnika. Odbor za koordinaciju provođenja Privremenog sporazuma 2004. godine izradio je Kriterije za nazive i simbole škola. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, u formi podzakonsog akta, Pravilnikom o kriterijima za nazive i simbole škola i organizaciji školskih manifestacija propisalo je koji su nazivi škola prihvatljivi i koji se školski simboli mogu nalaziti u školskim prostorijama. U školskoj 2003/2004. godini izvršeno je uklanjanje uvredljivih i neprimjerenih sadržaja iz programa udžbenika za osnovne i srednje škole uz poštivanje zajedničkog nastavnog jezgra u programima svih nastavnih predmeta. Prilikom odobravanja svakog novog udžbenika, i pored uvida i recenzije, ovo ministarstvo traži mišljenje Republičkog pedagoškog zavoda o udžbeniku. U nastavnim i drugim aktivnostima u školi ne mogu se koristiti didaktički i drugi materijali uvredljivog sadržaja, a nastavnici i drugo školsko osoblje ne smiju davati izjave koje bi se opravdano mogle smatrati uvredljivim za jezik, kulturu i religiju učenika koji pripadaju bilo kojoj nacionalnoj, etničkoj ili religijskoj grupi. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je obezbjedilo sredstva za prevoz svih učenika koji putuju na udaljenosti dužoj od četiri

kilometra. Na radna mjesta nastavnika i profesora u školama u Republici Srpskoj ravnopravno konkurišu oni nastavnici koji su kvalifikovani za taj posao, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Usaglašen je nacionalni sastav školskih odbora s nacionalnim sastavom učenika i roditelja jedinice lokalne samouprave u kojoj se škola nalazi.

U skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju omogućeno je školovanje svoj djeci i ono je obavezno za svu djecu. U školama se ne može vršiti diskriminacija djece, nastavnika i ostalog osoblja, po bilo kojem osnovu.

U Republici Srpskoj nacionalna grupa predmeta izučava se u 20 osnovnih škola u kojima nastavu pohađa oko 2.500 učenika Bošnjaka. Djeci bošnjačke nacionalnosti omogućeno je pohađanje nastave islamske vjeronauke sa jednim časom sedmično od drugog razreda. Svim učenicima bošnjačke nacionalnosti omogućeno je pohađanje islamske vjeronauke ukoliko se roditelji izjasne da žele.

Bez obzira na pozadinu aktuelnih dešavanja, Ministarstvo prosvjete i kulture nastoji da u saradnji sa roditeljima, učenicima omogući što kvalitetnije školovanje.“